


La bo phamola!



E kwadilwe ke Batseba Poo

E tshwantshitswe ke Kathy Arbuckle


La bo phamola!

E kwadilwe ke Batseba Poo


E tshwantshitswe ke Kathy Arbuckle



Tladi o ne a nna kwa Bokwena. E ne e le mosimane wa selegae. O ne a ise a bone lewatle. O ne a eletsa go etela kwa lewatleng.



Pule tsala ya gagwe a mmolelela gore,
“Bophadiphadi jwa lone bo fatlha
matlho. Makhubu a lona a tlolaka
jaaka pitse kwa mokatong tsala.” Tladi
le Pule ba eletsa go ya Thekwini.




Toro ya ga Tladi ya nna nnete. O ne a kopa madi mo go malomaagwe. Ene a mo naya diranta di le sekete. Tladi o ne a kile a disetsa malomaagwe dikgomo ka botshepegi.




Bobedi ba ipaakanyetsa tsela. Letsatsi la se ka la gana go thaba. Ba pagama bese e e fitlhileng Thekwini mo tshokologong ya letsatsi. Ba robala mo hoteleng e e gaufi le lewatle.



Ka le le latelang, morago ga difitlholo, ba apara marokgwana ba leba kwa lewatleng. Tladi o ne a itumetse thata go bona lewatele. "A pono e e gakgamatsang, leba makhubukhubu, bogolo jwa ditiro tsa Modimo!"




Tladi a tsena mo metsing ka poifo.
Pule a mo tshwara ka letsogo. Ba
simolola go thuma. Tladi o ne a na le
maitemogelo a go thuma. O ne a tle a
thume mo nokeng e e ralalang motse
wa gaabo.



Ba thuma, ba thuma. Makhubu
a lewatele a ba khupetsa. Ba
biloga. Fa ba biloga gape ya nna
tshwarangtshwarang. "Thusang!
Thusang! Thusang! Borokgwana jwa
me bo tsewa ke metsi," ga goeletsa
Tladi.



Pule a tshega fa a bona Tladi a tabogela ntlheng ya lebopo. Tladi a tswa a goeletsa a leka go goletsa borokgwana jwa gagwe ka letsogo le lengwe, fa le lengwe le ne le tshwere dithoto tsa Bakgatla.



Pule a keketega ka ditshego a re, "Ke go boleletse gore lewatile le a tshela."

BOKHUTLO



Ditebogo

Re leboga batho ba ba latelang fa ba re thusitse go sekaseka buka e:

Violet Tshetlo (mosimolodi), David Mokataka, Spogter Donald, Evelyn Mocumi, Mosimanegape Moabi, Maria Nyamane, Julia Motsumi, Mmabatho Mokgatle, Rachel Phatwe, Angelinah Madube, Emily Maseko le Elsie Seboko ba ba tswang kwa Itlhabolole ABET Centre, Bushbuckridge, Mpumalanga.

Dikeledi Tutu (mosimolodi), Solomon Mbake, Elizabeth Bilankulu, Carlos Mnisi, Joel Mailula, Betty Senamela, Patience Hlongwane, Thulani Thobela, Kate Mgomezulu, Thandi Mtjali le Lena Mabilia ba ba tswang kwa Lefapheng la Thuto, D.W. Nthate Adult Centre, Winterveldt.

Ka ga mokwadi Batseba Poo

Batseba Poo o ratile bagolo dingwaga di le dintsi. O dira kwa ABET jaaka moitseanape wa maemo a ntlha mo tikologong ya Brits mo Porobenseng ya North West. O na le ditlogolwana di le pedi tse di ratang go reetsa dikgang.



La bo phamola!

First published 1999 by New Readers Publishers

Copyright © 1999, 2019 New Readers Publishers

Author: Batsaba Poo

Illustrations: Kathy Arbuckle

Design: Lesley Lewis

Original print version ISBN: 1-86840-341-6

This publication is available under an Open Access Creative Commons licence: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the licence. You are free to share (that is, copy and redistribute the material in any medium or format) as long as you follow these licence terms:

Attribution (by): You must give appropriate credit to New Readers Publishers and provide a link to the license.

Non Commercial (nc): You can copy, distribute, display, perform, and use this material for any purpose other than commercially (unless you get permission first). Non Commercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation.

No Derivatives (nd): If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. But note that simply changing the format does not create a derivative.

NEW READERS PUBLISHERS

New Readers Publishers develops and supports adult literacy and basic English Second Language skills by producing easy to read books in all South African languages for the entertainment and education of adult new readers. Many of the books are also suitable for younger readers.

New Readers Publishers is a non-profit publishing project originally started in 1991 and housed at the Centre for Adult Education at the University of KwaZulu-Natal in Durban until 2014.

It is now an independent initiative which makes digital versions of New Readers Publishers books in all South African languages available online. The use of these e-versions will be free for non-commercial purposes via a Creative Commons Licence (see imprint page for more details).

How to contact us

If you want to find out more about New Readers Publishers please look at our website:

<http://newreaders.co.za>

or email us at:

newreadersdurban@gmail.com